



**IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI LJEKOVA
U CRNOJ GORI**
2023. GODINA

Na osnovu čl. 131 i 150 Zakona o lijekovima („Službeni list CG“, br. 080/20) i Pravilnika o obliku, sadržaju, periodu za koji se dostavlja i načinu dostavljanja izvještaja o prodaji lijekova („Službeni list CG“, br. 02/13), Institut za lijekove i medicinska sredstva je pripremio izvještaj o potrošnji lijekova u Crnoj Gori za 2023. godinu.

Za izradu izvještaja su korišćeni podaci o prometu registrovanih veledrogerija koje su obavljale promet lijekovima u Crnoj Gori u 2023. godini (14 privatnih i 1 državna), tj. njihovi izvještaji o prodaji lijekova u Crnoj Gori iz 2023. godine.

U bazi podataka Instituta za praćenje potrošnje, lijekovi su svrstani po klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) po ATC grupama i po internacionalnim nezaštićenim nazivima (INN).

Svi izvještaji o potrošnji lijekova koji su bili u prometu iskazani su brojem definisanih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u eurima (€), prema veleprodajnim cijenama.

Za preračun DDD-a, korišćena je metodologija WHO, a za proračun je korišćen broj stanovnika u Crnoj Gori iz 2023. godine, prema službenim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT). Za izračunavanje DDD/1000/dan po opština u 2023. godini, takođe prema službenim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT).

Prikazani su i odvojeni podaci o bolničkoj i vanbolničkoj potrošnji lijekova.

Dobijeni podaci o ukupnoj potrošnji lijekova u Crnoj Gori u 2023. godini ukazuju da je potrošnja iznosila **1.360,13 DDD/1000/dan**, finansijski **171.845.935,79 €**.

U finansijskom iznosu od **171.845.935,79 €** uračunata je ukupna potrošnja svih lijekova, uključujući i lijekove koji nemaju definisanu ATC klasifikaciju, homeopatski, herbalni lijekovi, čija ukupna potrošnja iznosi **393.188,90 €**.

Izvještaji o potrošnji za 2023. obuhvataju sledeće tabele:

Tabela 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2023. godini prema DDD/1000/dan po glavnoj grupi ATC klasifikacije

Tabela 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2023. godini u eurima po glavnoj grupi ATC klasifikacije

Tabela 3: Prvih 10 lijekova po potrošnji u DDD/1000/dan u 2023. godini

Tabela 4: Prvih 10 lijekova po potrošnji u eurima u 2023. godini

- Tabela 5:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini po DDD/1000/dan, vanbolnička potrošnja
- Tabela 6:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini po potrošnji u eurima, vanbolnička potrošnja
- Tabela 7:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini po DDD/1000/dan, bolnička potrošnja
- Tabela 8:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini po potrošnji u eurima, bolnička potrošnja
- Tabela 9:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini za opštinu Podgorica po vrijednosti DDD/1000/dan
- Tabela 10:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini za opštinu Podgorica po vrijednosti u eurima
- Tabela 11:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini za opštinu Nikšić po vrijednosti DDD/1000/dan
- Tabela 12:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini za opštinu Nikšić po vrijednosti u eurima
- Tabela 13:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini za opštinu Bijelo Polje po vrijednosti DDD/1000/dan
- Tabela 14:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini za opštinu Bijelo Polje po vrijednosti u eurima
- Tabela 15:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini za opštinu Bar po vrijednosti DDD/1000/dan
- Tabela 16:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini za opštinu Bar po vrijednosti u eurima
- Tabela 17:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini za opštinu Berane po vrijednosti DDD/1000/dan
- Tabela 18:** Prvih 10 lijekova u 2023. godini za opštinu Berane po vrijednosti u eurima

Navedeni podaci pokazuju da je u ukupnoj potrošnji prema DDD/1000/dan, kao i prethodnih godina, najviše korišćena grupa lijekova za liječenje kardiovaskularnog sistema, čiji je udio potrošnje 33,99% od ukupne potrošnje svih lijekova. Slijede lijekovi za liječenje alimentarnog trakta i metabolizma sa 18,22% učešća, zatim lijekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa sa 13,80%, lijekovi koji djeluju na nervni sistem sa 10,49 %, zatim lijekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema sa 7,32%, lijekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema sa 6,01% itd.

Kada govorimo o potrošnji u finansijskom smislu, najveću potrošnju su imali lijekovi iz grupe antineoplastika i imunomodulatora (*62.737.796,95 EUR*) sa učešćem od 36,51% u ukupnoj potrošnji, lijekovi za liječenje alimentarnog trakta i metabolizma (*22.412.866,25 EUR*) sa učešćem od 13,04%, zatim lijekovi za liječenje krvi i krvotvornih organa (*17.372.700,79 EUR*) sa učešćem od 10,11%, lijekovi za liječenje kardiovaskularnog sistema (*14.185.049,55 EUR*) sa 8,25% zatim lijekovi za liječenje respiratornog sistema (*13.644.188,95 EUR*) sa učešćem od 7,94%, itd.

Upoređujući podatke o potrošnji lijekova iz 2023. godine sa podacima iz prethodne, 2022. godine, zabilježen je porast potrošnje lijekova. Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan je porasla za 5,37%, a finansijski je zabilježen porast od 18,13%.

Grupa lijekova koja je, izraženo u DDD/1000/dan, zabilježila najveći porast u potrošnji u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu su lijekovi za liječenje bolesti digestivnog sistema i metabolizma (22,16%), a u toj grupi lijekova najznačajniji porast su zabilježili *Vitamini (holekalciferol)* koji imaju terapeutsko i profilatičko djelovanje, zatim slijede lijekovi koji pripadaju ATC grupi *Ostali lijekovi* (20%), zatim lijekovi za liječenje bolesti kože i potkožnog tkiva (13,64%), antineoplastici i imunomodulatori (12,36%), lijekovi za liječenje respiratornog sistema (9,74%) itd. Značajno je napomenuti da je u 2023. godini zabilježen porast potrošnje lijekova u skoro svim grupama lijekova, osim za lijekove za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa i lijekova za liječenje senzornih organa.

Najznačajniji finansijski porast u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu su zabilježili lijekovi koji pripadaju grupi lijekova za liječenje respiratornog sistema za 67,64%. Značajan porast potrošnje ove grupe lijekova je najvećim dijelom rezultirano nabavkom dva lijeka za liječenje cistične fibroze (*ivakaftor, tezakaftor, eleksakaftor i ivakaftor*), čija je potrošnja u 2023. godini iznosila 4.671.781,10 eura. Osim ove grupe lijekova značajan porast su zabilježili i lijekovi za liječenje mišićno kostnog sistema (39,81%), gdje je najveći porast zabilježila podgrupa lijekova *ostali lijekovi za liječenje bolesti mišićno kostnog sistema*, konkretno lijek *risdiplam* (za liječenje spinalne mišićne distrofije), njegova potrošnja je porasla u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu za nešto više od deset puta. Porast potrošnje je zabilježila i grupa lijekova za liječenje nervnog sistema (22,94%), zatim antineoplastici i imunomodulatori za 24,37%. Značajno je napomenuti da antineoplastici i imunomodulatori, većina njih, u ovoj grupi ne sadrže propisanu DDD od strane SZO, tako da se ova grupa lijekova može izraziti samo finansijski. Porast potrošnje su zabilježile i grupe lijekova za liječenje kože i potkožnog tkiva (18,68%), zatim lijekovi iz grupe ostali lijekovi (17,77%), lijekovi za liječenje genitourinarnog sistema i polni hormoni (13,18%), lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem (12,26%), lijekovi koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (11,62%), antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu (7,42%) itd. Grupa lijekova koja jedino bilježi smanjenje potrošnje finansijski u 2023. godini u odnosu na 2022. godini su lijekovi za liječenje krvi i krvotvornih organa (7,85%).

Tabela 1

| Ukupna potrošnja lijekova u 2023. godini po vrijednosti DDD/1000/dan prikazana po glavnim anatomskim grupama ATC klasifikacije | | | |
|---|------------|--|---------------------|
| R.br. | ATC | Nazivi glavnih ATC grupe | DDD/1000/dan |
| 1 | C | Kardiovaskularni sistem (ljekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem) | 462,37 |
| 2 | A | Alimentarni trakt i metabolizam (ljekovi koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma) | 247,76 |
| 3 | B | Krv i krvotvorni organi (ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa) | 187,68 |
| 4 | N | Nervni sistem (ljekovi koji djeluju na nervni sistem) | 142,66 |
| 5 | M | Mišićno-kostni sistem (ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema) | 99,58 |
| 6 | R | Respiratorični sistem (ljekovi za liječenje bolesti respiratoričnog sistema) | 81,79 |
| 7 | H | Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline | 47,32 |
| 8 | G | Genitourinarni sistem i polni hormoni (ljekovi za liječenje genitourinarnog sistema i polni hormoni) | 44,33 |
| 9 | J | Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu | 31,92 |
| 10 | L | Antineoplastici i imunomodulatori | 10,73 |
| 11 | P | Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata | 2,15 |
| 12 | S | Senzorni organi (ljekovi koji djeluju na oko i uho) | 1,48 |
| 13 | D | Koža i potkožno tkivo (ljekovi za liječenje bolesti kože i potkožnog tkiva) | 0,25 |
| 14 | V | Ostalo | 0,12 |

Tabela 2

| Ukupna potrošnja lijekova u EUR u 2023. godini prikazana po glavnim anatomskim grupama ATC klasifikacije | | | |
|---|------------|---|--------------------|
| R.br. | ATC | Nazivi glavnih ATC grupe | Iznos (EUR) |
| 1 | L | Antineoplastici i imunomodulatori | 62.737.796,95 |
| 2 | A | Alimentarni trakt i metabolizam (ljekovi koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma) | 22.412.866,25 |
| 3 | B | Krv i krvotvorni organi (ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa) | 17.372.700,79 |
| 4 | C | Kardiovaskularni sistem (ljekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem) | 14.185.049,55 |

| | | | |
|----|---|--|---------------|
| 5 | R | Respiratorični sistem (ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema) | 13.644.188,95 |
| 6 | N | Nervni sistem (ljekovi koji djeluju na nervni sistem) | 10.985.971,15 |
| 7 | J | Antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu | 10.333.589,00 |
| 8 | M | Mišićno-kostni sistem (ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema) | 7.478.719,69 |
| 9 | G | Genitourinarni sistem i polni hormoni (ljekovi za liječenje genitourinarnog sistema i polni hormoni) | 3.813.233,63 |
| 10 | H | Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline | 2.660.055,75 |
| 11 | D | Koža i potkožno tkivo (ljekovi za liječenje bolesti kože i potkožnog tkiva) | 2.089.161,00 |
| 12 | S | Senzorni organi (ljekovi koji djeluju na oko i uho) | 1.967.369,89 |
| 13 | V | Ostalo | 1.417.574,33 |
| 14 | P | Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata | 354.469,98 |

Tabela 3

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini po vrijednosti DDD/1000/dan | | | |
|--|---------|--------------------------|--------------|
| R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
| 1 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 81,47 |
| 2 | A02BC02 | pantoprazol | 52,11 |
| 3 | A11CC05 | holekalciferol | 50,76 |
| 4 | C09AA05 | ramipril | 49,73 |
| 5 | M01AB05 | diklofenak | 41,24 |
| 6 | C10AA05 | atorvastatin | 35,01 |
| 7 | C08CA01 | amlodipin | 29,45 |
| 8 | A10BA02 | metformin | 27,25 |
| 9 | C07AB07 | bisoprolol | 25,75 |
| 10 | C09BA04 | perindopril, indapamid | 23,76 |

Tabela 4

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini po iznosu u EUR | | | |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------|
| R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
| 1 | L01XC18 | pembrolizumab | 10.881.446,12 |
| 2 | L01XY02 | pertuzumab, trastuzumab | 4.089.000,26 |
| 3 | A10BX09 | dapagliflozin | 2.889.526,65 |
| 4 | R07AX32 | ivakaftor, tezakaftor, eleksakaftor | 2.847.562,20 |
| 5 | L04AA36 | okrelizumab | 2.776.007,60 |
| 6 | L01XC28 | durvalumab | 2.425.888,95 |
| 7 | B01AF02 | apiksaban | 2.175.211,05 |
| 8 | A02BC02 | pantoprazol | 2.029.047,86 |
| 9 | B01AF01 | rivaroksaban | 1.928.117,80 |
| 10 | L02BB05 | apalutamid | 1.832.118,75 |

Tabela 5

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini po vrijednosti DDD/1000/dan - VANBOLNIČKA POTROŠNJA | | | |
|---|------------|--------------------------|---------------------|
| R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
| 1 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 81,47 |
| 2 | A11CC05 | holekalciferol | 50,76 |
| 3 | A02BC02 | pantoprazol | 50,49 |
| 4 | C09AA05 | ramipril | 49,57 |
| 5 | M01AB05 | diklofenak | 40,86 |
| 6 | C10AA05 | atorvastatin | 34,82 |
| 7 | C08CA01 | amlodipin | 29,41 |
| 8 | A10BA02 | metformin | 27,21 |
| 9 | C07AB07 | bisoprolol | 25,63 |
| 10 | C09BA04 | perindopril, indapamid | 23,76 |

Tabela 6

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini po iznosu u EUR - VANBOLNIČKA POTROŠNJA | | | |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------|
| R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
| 1 | A10BX09 | dapagliflozin | 2.879.305,60 |
| 2 | R07AX32 | ivakaftor, tezakaftor, eleksakaftor | 2.847.562,20 |
| 3 | B01AF02 | apiksaban | 2.171.940,25 |
| 4 | B01AF01 | rivaroksaban | 1.917.829,21 |
| 5 | L02BB05 | apalutamid | 1.832.118,75 |
| 6 | L01XE27 | ibrutinib | 1.828.911,72 |
| 7 | R07AX02 | ivakaftor | 1.824.218,90 |

| | | | |
|----|---------|-------------|--------------|
| 8 | M01AE01 | ibuprofen | 1.782.811,12 |
| 9 | A02BC02 | pantoprazol | 1.630.712,04 |
| 10 | L04AX04 | lenalidomid | 1.576.360,33 |

Tabela 7

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini po vrijednosti DDD/1000/dan - BOLNIČKA POTROŠNJA | | | |
|---|---------|----------------------|--------------|
| R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
| 1 | B01AB05 | enoksaparin natrijum | 1,91 |
| 2 | A02BC02 | pantoprazol | 1,62 |
| 3 | M05BX04 | denosumab | 1,52 |
| 4 | H02AB04 | metilprednizolon | 1,11 |
| 5 | H02AB02 | deksametazon | 1,05 |
| 6 | B01AB05 | enoksaparin | 0,79 |
| 7 | G03DA04 | progesteron | 0,77 |
| 8 | J01DD04 | ceftriakson | 0,65 |
| 9 | N05BA01 | diazepam | 0,55 |
| 10 | L02AE04 | triptorelin | 0,52 |

Tabela 8

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini po iznosu u EUR - BOLNIČKA POTROŠNJA | | | |
|---|---------|---|---------------|
| R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
| 1 | L01XC18 | pembrolizumab | 10.876.516,12 |
| 2 | L01XY02 | pertuzumab, trastuzumab | 4.089.000,26 |
| 3 | L04AA36 | okrelizumab | 2.776.007,60 |
| 4 | L01XC28 | durvalumab | 2.425.888,95 |
| 5 | L01XC07 | bevacizumab | 1.611.428,10 |
| 6 | L01FC01 | daratumumab | 1.402.808,12 |
| 7 | L04AA33 | vedolizumab | 1.252.475,09 |
| 8 | L01XC32 | atezolizumab | 1.201.010,70 |
| 9 | J06BA02 | imunoglobulin, normalni humani, za intravensku primjenu | 1.099.825,98 |
| 10 | L04AA43 | ravulizumab | 1.044.416,16 |

Tabela 9

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini u opštini Podgorica po vrijednosti DDD/1000/dan | | | |
|--|---------|--------------------------|--------------|
| R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
| 1 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 90,85 |
| 2 | A11CC05 | holekalciferol | 66,63 |

| | | | |
|----|---------|------------------------|-------|
| 3 | A02BC02 | pantoprazol | 60,54 |
| 4 | C09AA05 | ramipril | 45,25 |
| 5 | C10AA05 | atorvastatin | 37,47 |
| 6 | M01AB05 | diklofenak | 37,07 |
| 7 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | 28,48 |
| 8 | C09BA04 | perindopril, indapamid | 26,76 |
| 9 | C08CA01 | amlodipin | 26,72 |
| 10 | M01AE01 | ibuprofen | 25,48 |

Tabela 10

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini u opštini Podgorica po iznosu u EUR | | | |
|--|---------|---|--------------|
| R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
| 1 | L01XC18 | pembrolizumab | 4.138.152,68 |
| 2 | L01XY02 | pertuzumab, trastuzumab | 4.089.000,26 |
| 3 | L04AA36 | okrelizumab | 2.776.007,60 |
| 4 | L01XC07 | bevacizumab | 1.622.472,14 |
| 5 | L01FC01 | daratumumab | 1.402.808,12 |
| 6 | L04AA33 | vedolizumab | 1.285.706,53 |
| 7 | R07AX32 | ivakaftor, tezakaftor, eksakaftor | 1.050.652,26 |
| 8 | L04AA43 | ravulizumab | 1.044.416,16 |
| 9 | A16AB12 | elosulfaza alfa | 966.029,18 |
| 10 | J06BA02 | imunoglobulin, normalni humani, za intravensku primjenu | 924.078,06 |

Tabela 11

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini u opštini Nikšić po vrijednosti DDD/1000/dan | | | |
|---|---------|--------------------------|--------------|
| R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
| 1 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 86,98 |
| 2 | A11CC05 | holekalciferol | 77,34 |
| 3 | C09AA05 | ramipril | 56,44 |
| 4 | A02BC02 | pantoprazol | 55,48 |
| 5 | M01AB05 | diklofenak | 45,29 |
| 6 | C10AA05 | atorvastatin | 35,53 |
| 7 | A02BA03 | famotidin | 32,06 |
| 8 | C08CA01 | amlodipin | 31,72 |
| 9 | C07AB07 | bisoprolol | 28,10 |
| 10 | C10AA07 | rosuvastatin | 25,09 |

Tabela 12

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini u opštini Nikšić po iznosu u EUR | | | |
|--|------------|-----------------------|--------------------|
| R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
| 1 | L01XC18 | pembrolizumab | 6.743.293,44 |
| 2 | L01XC28 | durvalumab | 2.226.913,80 |
| 3 | L01XC32 | atezolizumab | 1.004.123,70 |
| 4 | B06AC02 | ikatibant | 505.755,90 |
| 5 | M09AX10 | risdiplam | 500.457,75 |
| 6 | L04AX04 | lenalidomid | 355.352,95 |
| 7 | B01AF02 | apiksaban | 260.094,40 |
| 8 | A02BC02 | pantoprazol | 241.652,79 |
| 9 | R03AK07 | formoterol, budesonid | 240.313,67 |
| 10 | A10BX09 | dapagliflozin | 232.301,60 |

Tabela 13

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini u opštini Bijelo Polje po vrijednosti DDD/1000/dan | | | |
|--|------------|------------------------------|---------------------|
| R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
| 1 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 76,35 |
| 2 | M01AB05 | diklofenak | 48,24 |
| 3 | A02BC02 | pantoprazol | 47,17 |
| 4 | C09BA09 | fosinopril, hidrochlortiazid | 45,27 |
| 5 | C08CA01 | amlodipin | 43,39 |
| 6 | C09AA05 | ramipril | 37,80 |
| 7 | C09AA09 | fosinopril | 37,25 |
| 8 | R05DB13 | butamirat | 30,24 |
| 9 | A02BA03 | famotidin | 29,89 |
| 10 | A10BA02 | metformin | 29,18 |

Tabela 14

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini u opštini Bijelo Polje po iznosu u EUR | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--------------------|
| R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
| 1 | R07AX32 | ivakaftor, tezakaftor, elekksakaftor | 294.575,40 |
| 2 | A10BK03 | empagliflozin | 188.977,77 |
| 3 | R07AX02 | ivakaftor | 188.712,30 |
| 4 | B02BX06 | emicizumab | 182.698,88 |
| 5 | M09AX10 | risdiplam | 180.164,79 |
| 6 | A10BX09 | dapagliflozin | 167.944,80 |
| 7 | B01AF01 | rivaroksaban | 159.219,35 |
| 8 | L01XE27 | ibrutinib | 150.262,70 |

| | | | |
|----|---------|---------------------|------------|
| 9 | B01AE07 | dabigatraneteksilat | 118.855,03 |
| 10 | A10AE06 | insulin degludek | 118.471,04 |

Tabela 15

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini u opštini Bar po vrijednosti DDD/1000/dan | | | |
|--|---------|--------------------------|--------------|
| R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
| 1 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 79,74 |
| 2 | C09AA05 | ramipril | 52,12 |
| 3 | A02BC02 | pantoprazol | 45,59 |
| 4 | M01AB05 | diklofenak | 43,18 |
| 5 | A11CC05 | holekalciferol | 41,77 |
| 6 | C10AA07 | rosuvastatin | 34,66 |
| 7 | A10BA02 | metformin | 32,70 |
| 8 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | 29,69 |
| 9 | C10AA05 | atorvastatin | 28,79 |
| 10 | C07AB07 | bisoprolol | 27,81 |

Tabela 16

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini u opštini Bar po iznosu u EUR | | | |
|--|---------|------------------------------|-------------|
| R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
| 1 | M09AX10 | risdiplam | 420.384,51 |
| 2 | A10BX09 | dapagliflozin | 201.555,80 |
| 3 | A10BX07 | liraglutid | 194.820,03 |
| 3 | A10AE06 | insulin degludek | 163.448,01 |
| 4 | B01AF02 | apiksaban | 151.129,90 |
| 5 | A10AE56 | insulin degludek, liraglutid | 142.089,63 |
| 6 | L01EF02 | ribociklib | 131.545,74 |
| 7 | A02BC02 | pantoprazol | 130.507,36 |
| 8 | B01AF01 | rivaroksaban | 127.997,87 |
| 9 | M01AE01 | ibuprofen | 120.398,59 |
| 10 | L04AX04 | lenalidomid | 114.498,51 |

Tabela 17

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini u opštini Berane po vrijednosti DDD/1000/dan | | | |
|---|---------|--------------------------|--------------|
| R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
| 1 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 96,58 |
| 2 | A11CC05 | holekalciferol | 81,17 |
| 3 | C10AA05 | atorvastatin | 75,53 |

| | | | |
|----|---------|--------------|-------|
| 4 | C09AA05 | ramipril | 70,89 |
| 5 | A02BC02 | pantoprazol | 68,01 |
| 6 | M01AB05 | diklofenak | 62,11 |
| 7 | C08CA01 | amlodipin | 44,04 |
| 8 | C10AA07 | rosuvastatin | 43,94 |
| 9 | C07AB07 | bisoprolol | 41,11 |
| 10 | C03BA11 | indapamid | 35,60 |

Tabela 18

| 10 najkorišćenijih lijekova u 2023. godini u opštini Berane po iznosu u EUR | | | |
|---|---------|-------------------------------------|-------------|
| R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
| 1 | R07AX32 | ivakaftor, tezakaftor, eleksakaftor | 500.778,18 |
| 2 | R07AX02 | ivakaftor | 320.810,91 |
| 3 | A10BX09 | dapagliflozin | 268.089,05 |
| 4 | B01AF01 | rivaroksaban | 117.728,61 |
| 5 | B01AF02 | apiksaban | 100.516,90 |
| 6 | C09DX04 | valsartan, sakubitril | 97.920,11 |
| 7 | L01EB04 | osimertinib | 89.855,04 |
| 8 | B01AE07 | dabigatraneteksilat | 88.086,79 |
| 9 | L01EF02 | ribociklib | 85.790,70 |
| 10 | A02BC02 | pantoprazol | 85.193,07 |